

Confidential



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

MOTSHEANONG/PHUPJANE/2024

MATSHWAO: 100

NAKO: Dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 7.



DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse THARO, e leng:

KAROLO YA A:	Moqoqo	(50)
KAROLO YA B:	Ditema tsa kgokahano tse telele	(30)
KAROLO YA C:	Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso tsohle ka Sesotho.
4. Qala karolo E NNGWE le E NNGWE leqepheng le LETJHA.
5. Karolong e nngwe le e nngwe o tlameha ho etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano, daekramo, tjhate, lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao, ho o lokisa diphoso. Moralo wa hao o hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Mekgwaritso yohle e totobatswe hantle hore ke mekgwaritso ka ho habahanya/seha mola ho tloha hodimo ho ya tlase, NTLE LE nehelano e tlo tshwauwa.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:

KAROLO YA A:	Metsotso e 80	
KAROLO YA B:	Metsotso e 40	
KAROLO YA C:	Metsotso e 30	
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo kaha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswe.
11. Ngola ka mongolo o makgethe, o balehang.



KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**


Kgetha sehlooho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Sefefo sa e baka taba! [50]
- 1.2 Ke qadile ho kgolwa tseo tsohle mohlang oo. [50]
- 1.3 Ha e ne e se ka tsietsi eo, nka be ke sa atleha. [50]
- 1.4 Na ho a hlokeha hore basebetsi ba lefe lekgetho? [50]
- 1.5 Dintle le dimpe tsa ho eta ka koloi e le nngwe le le lelapa kaofela. [50]

Kgetha setshwantsho SE LE SENG ho tse latelang, o ntano ngola moqoqo ka sehlooho se se tlisang kelellong ya hao. Nomora potso ya hao (1.6, 1.7 KAPA 1.8). O nehe moqoqo wa hao sehlooho se loketseng.

ELA TLHOKO: Ho tlamehile ho ba le kgokahano dipakeng tsa moqoqo wa hao le setshwantsho seo o se kgethileng.

1.6



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa ho [www.black and white pictures.com](http://www.blackandwhitepictures.com)]

[50]



1.7



[Se qotsitswe le ho lokiswa ho tswa ho [www.black and white pictures.com](http://www.blackandwhitepictures.com)]

[50]

1.8



[Se qotsitswe le ho lokiswa ho tswa ho [www.black and white pictures.com](http://www.blackandwhitepictures.com)]

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50



KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

2.1 LENGOLO LA SETSWALLE

Motswalle wa hao ya neng a thusetsa moeti ya neng a tlatlapuwa ke ditsotsi o sepetlele hobane o ile a tswa kotsi ketsahalong eo. Mo ngolle lengolo o mo tshedise.

[30]**2.2 TSA BOPHELO BA MOFU/OBITJHUARI**

Motho ya hirileng ha malomao o hlokahetse mme o kopuwe ho ngola tsa bophelo ba hae. Ngola tsa bophelo ba hae.

[30]**2.3 RAPOROTO**

O ne o tsamaya toropong mme dinokwane tsa fihla ka koloi tsa kwetela monna ya neng a tsamaya ka pela hao. Ngola raporoto e tlalehelang sepolesa ka se etsahetseng.

[30]**2.4 PUO**

Mmasepala wa motse wa heno o ntse a lokisa ditsela ka hara motse wa lona. Baahi ba o kopile ho ba lebohela ka dintlafatso tseo kopanong e tla tshwarwa le batsamaisi ba mmasepala. Ngola puo ya teboho eo o tla e tshetleha kopanong eo.

[30]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:****30**

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

3.1 MEMO

Mokgatlo wa lona o hlophisitse moketjana wa dimpho tseo o tla di fa dikgutsana tse dulang lehaeng le bitswang Renalelona. Ngola karete ya memo eo o ba memelang moketjaneng oo ka yona.



[20]**3.2 MOLAETSA WA SMS**

Ho na le lebaka la tshohanyetso le o sitisang ho ya sekolong kajeno. Ngolla mosuwehlooho wa sekolo sa hao molaetsa wa SMS moo o mo tsebisang hore ha o no kgona ho tla sekolong.

[20]**3.3 DITSHUPISO**

Motswalle wa hao o ronngwe ho ya reka meroho mme ha a tsebe moo mmaraka wa ditholwana o leng teng. Mo ngolle ditshupiso o mo laele hore a tsamaye jwang ho ya fihla tulong eo. Sheba mmapa leqepheng le latelang, o tla o tataisa ho ngola ditshupiso tsa hao.

[20]



MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100



